

**Table 1.1**  
**Sampling Rationale for September 2004**

Well ID	Sampling													
	Sep-01	Dec-01	Mar-02	Jun-02	Sep-02	Dec-02	Mar-03	Jun-03	Sep-03	Dec-03	Mar-04	Jun-04	Sep-04	Frequency:
DOM-2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
FO-8	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
FO-17	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
FO-22	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
FO-J1	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	NS	Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
HS-2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Qtrly, 1 year thru Mar 05
HS-3	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
I10-2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Qtrly, 1 year thru Jun 05
I10-4	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Qtrly, 1 year thru Mar 05
I10-5	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
I10-7	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-6	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-7	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Qtrly, 1 year thru Jun 05
JW-8	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Qtrly, 1 year thru Mar 05
JW-9	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Qtrly, 1 year thru Mar 05
JW-9-A2*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed
JW-12	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-13	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-14	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Qtrly, 1 year thru Jun 05
JW-26	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Qtrly, 1 year thru Dec 04
JW-27	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-28	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Qtrly, 1 year thru Jun 05
JW-29	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Qtrly, due to location
JW-30	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-1	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Qtrly, 1 year thru Jun 05
LS-2/LS-3-A1	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Bi-annually (Mar & Sept)
LS-3	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Qtrly, 1 year thru Jun 05
LS-2/LS-3-A2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Bi-annually (Mar & Sept)

**Red** VOCs detected are greater than 90% of the MCL. Monthly sampling, followed by quarterly sampling after GAC installation.

**Orange** VOCs detected are greater than 80% of the MCL. The well will be placed on a monthly sampling schedule.

**Yellow** VOCs detected are less than 80% of the MCL (<4.0 ppb and >0.11 ppb for PCE & <4.0 ppb >0.14 ppb for TCE). Four quarters of concentrations below the MDL detections will be necessary to remove the well from quarterly sampling.

**Light Blue** This well has a GAC filtration unit installed by CSSA. Post GAC samples are collected every six months.  
A1 - after GAC canister #1  
A2 - after GAC canister #2  
\*JW-9-A2 is the well owner's filtration system, not a CSSA-installed GAC.

**Yes** To be sampled in September 2004

**FT** First event for sampling by CSSA.

**NS** Not sampled for that event.

**Green** No VOCs detected. Sample on an as needed basis.

**Table 1.1  
Sampling Rationale for September 2004**

Well ID	Sep-01	Dec-01	Mar-02	Jun-02	Sep-02	Dec-02	Mar-03	Jun-03	Sep-03	Dec-03	Mar-04	Jun-04	Sep-04	Sampling
														Frequency:
LS-4													Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05
LS-5													Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-6													Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05
LS-6-A2				NS		NS		NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
LS-7													Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05
LS-7-A2				NS		NS		NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
OFR-1	NS												Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05
OFR-2	NS	NS											Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05
OFR-3													Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05
OFR-3-A2	NS	NS		NS		NS		NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
OFR-4	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS		NS	NS	As needed, once annually
RFR-3	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS				Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
RFR-4	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	As needed, once annually
RFR-5	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	As needed, once annually
RFR-6		NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	As needed, once annually
RFR-7		NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	As needed, once annually
RFR-8		NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	As needed, once annually
RFR-9			NS		NS	NS	NS			NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually
RFR-10													Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05
RFR-10-A2				NS		NS		NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
RFR-10-B2				NS	NS	NS	NS	NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
RFR-11													Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05
RFR-11-A2				NS		NS		NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
RFR-12													Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05

Total samples to collect September 2004:	35
Total Pre GAC	27
Total Post GAC	8
First Time Samples	0
<b>Total number of samples:</b>	<b>35</b>

**Red** VOCs detected are greater than 90% of the MCL. Monthly sampling, followed by quarterly sampling after GAC installation.

**Orange** VOCs detected are greater than 80% of the MCL. The well will be placed on a monthly sampling schedule.

**Yellow** VOCs detected are less than 80% of the MCL (<4.0 ppb and >0.11 ppb for PCE & <4.0 ppb >0.14 ppb for TCE). Four quarters of concentrations below the MDL detections will be necessary to remove the well from quarterly sampling.

**Light Blue** This well has a GAC filtration unit installed by CSSA. Post GAC samples are collected every six months.  
A1 - after GAC canister #1  
A2 - after GAC canister #2  
\*JW-9-A2 is the well owner's filtration system, not a CSSA-installed GAC.

**Yes** To be sampled in September 2004

**FT** First event for sampling by CSSA.

**NS** Not sampled for that event.

**Green** No VOCs detected. Sample on an as needed basis.